WEST Search History

| Hide Items | Restore | Clear | Cancel |

DATE: Thursday, July 20, 2006

Hide?	Set Name	Query	Hit Count
		DB=PGPB,USPT,EPAB,JPAB,DWPI; PLUR=YES; OP=ADJ	
■	L14	(l1 same L12) not l13	6
■	L13	l1 with L12	17
■	L12	l2 or l3 or l4 or L11	17379
		DB=USPT,PGPB,JPAB,EPAB,DWPI; PLUR=YES; OP=ADJ	
■	L11	L5 or L10	223
■	L10	L6 with L9	73
■	L9	L7 or L8	3943
■	L8	(methylsulfonyl or methylsulphonyl) adj ami$2	836
■	L7	methylsulfonylami$2 or methylsulphonylami$2	3380
■	L6	sul$2onylur$6 or sul$2onylcarbonyldi?mino or sul$2onylaminocarbonylamino or (sul$2onylaminocarbonyl amino) or (sul$2onylamino (carbonylamino or (carbonyl amino))) or ur$6sul$2onyl$ or carbonyldi?minosul$2onyl$ or aminocarbonylaminosul$2onyl$ or (aminocarbonyl aminosul$2onyl$) or (amino (carbonylaminosul$2onyl$ or (carbonyl aminosul$2onyl$))) or $2carbamoylsul$2amoyl or ($2carbamoyl $2sul$2amoyl) or sul$2onyl near (urea$1 or ureido or ureylene or uramino or carbonyldi?mino or aminocarbonylamino or (aminocarbonyl amino) or (amino (carbonylamino or (carbonyl amino))))	17200
■	L5	mesosulfuron	157
■	L4	Foramsulfuron or (dimethoxypyrimidin$2 adj5 (dimethylcarbam$3 or (dimethyl carbam$3)) adj2 (formamidophenylsulfonylurea or (formamidophenylsulfonyl urea))) or (dimethyl adj5 dimethoxypyrimidin$2 adj3 (ureidosulfonyl or ureidosulphonyl) adj2 (formylaminobenzamide or (formylamino benzamide))) or (dimethoxypyrimidin$2 adj2 (ylaminocarbonyl or aminocarbonyl) adj4 dimethylaminocarbonyl adj3 (formylaminobenzenesulfonamide or (formylamino benzenesulfonamide)))	224
■	L3	Iodosulfuron or iodosulphuron or (iodo adj4 methoxy adj2 methyl adj4 triazin$2 adj3 ((ureidosulfonylbenzo$3 or ureidosulphonylbenzo$3 or ((ureidosulfonyl or ureidosulphonyl) adj benzo$3)) or (aminocarbonylaminosulfonylbenzo$3 or (amino carbonyl amino adj (sulfonyl or sulphonyl) adj benzo$3)))) or (iodo adj4 methoxy adj2 methyl adj4 triazin$2 adj3 (sul$2onylur$6 or sul$2onylcarbonyldi?mino or sul$2onylaminocarbonylamino or (sul$2onylaminocarbonyl amino) or (sul$2onylamino (carbonylamino or (carbonyl amino))) or ur$6sul$2onyl$ or carbonyldi?minosul$2onyl$ or aminocarbonylaminosul$2onyl$ or (aminocarbonyl aminosul$2onyl$) or (amino (carbonylaminosul$2onyl$ or (carbonyl aminosul$2onyl$))) or $2carbamoylsul$2amoyl or ($2carbamoyl	350

$2sul$2amoyl) or sul$2onyl near (urea$1 or ureido or ureylene or uramino or carbonyldi?mino or aminocarbonylamino or (aminocarbonyl amino) or (amino (carbonylamino or (carbonyl amino))))) adj benzo$3)

L2 sul$2onylur$6 or sul$2onylcarbonyldi?mino or sul$2onylaminocarbonylamino or (sul$2onylaminocarbonyl amino) or (sul$2onylamino (carbonylamino or (carbonyl amino))) or ur$6sul$2onyl$ or carbonyldi?minosul$2onyl$ or aminocarbonylaminosul$2onyl$ or (aminocarbonyl aminosul$2onyl$) or (amino (carbonylaminosul$2onyl$ or (carbonyl aminosul$2onyl$))) or $2carbamoylsul$2amoyl or ($2carbamoyl $2sul$2amoyl) or sul$2onyl near (urea$1 or ureido or ureylene or uramino or carbonyldi?mino or aminocarbonylamino or (aminocarbonyl amino) or (amino (carbonylamino or (carbonyl amino))))   17200

DB=PGPB,USPT,EPAB,JPAB,DWPI; PLUR=YES; OP=ADJ

L1 (sulfonium or sulphonium) with salt$1   13245

END OF SEARCH HISTORY